



Vha Southern African Hypertension Society vha tshi Tikedza u ḥolwa nga MMM

Bammbiri ji re na Matshilele a Mutakalo Wavhuđi zwa Mutsiko Wavhuđi wa Malofha



Fhungudzani Mapfura na Swigiri

Tshifhinga tshođhe ni sedze lebulu kha zwiliwa nga hune zwa konadzea ngaho nahone ni fhađutshele zwi huluhulu mapfura o omiswaho kana mapfura o shumiswaho kha zwiliwa, khathihi na swigiri 'i sa pfali' ine ya vhidzwa nga mañwe madzina sa sucrose, dextrose, fructose, na glucose. Zwenezwi zwi anzela u wanala kha zwithu zwi ngaho dzhusi ya mitshelo na kha dzinyamunaithi.



Fhungudzani Muño

Fhungudzani u ja muño. Ni songo hangwa uri hu na muño munzhi kha zwiliwa zwine zwa dzula zwo lugiselelwa nahone ndi munzhi vhukuma kha marotho manzhi, dzisiriala, dziswobo na kha dzisososo. Arali zwi tshi konadzea, tshifhinga tshođhe vhalani lebulu. U ja zwiliwa zwi re na mapfura małuku zwine zwa katela faiba nnzhi, zwi ngaho sa vhurotho, phasitha, raisi na zwiliwa zwi re na thoro ho waniwa uri na zwone zwi a thusa kha u fhungudza mutsiko wa malofha.



Itani Nyonyoloso Tshifhinga Tshođhe

Difhetsheleni tshipikwa tsha mimunithi ya 30 nga ḫuvha. Uri nyonyoloso i vhe i vhuyedzaho, ni tea u dudela, u femela n̄tha, nahone mbilu yañu i tea u rwa nga u ḫavhanya u fhira nga n̄dila yo ḫoweleaho.



Engedzani Biđiruđi kha Zwiliwa Zwañu

Ho waniwa uri u ja muthotho wa biđiruđi tshifhinga tshođhe zwi thusa u fhungudza mutsiko wa malofha.



Litshani u Daha Fola

Tsinga dzañu dzi a valea nga u ḫavhanya arali ni tshi dahanahone zwenezwi zwi nga ni vhangela džirwe thaidzo dza mutakalo. Zwi re zwone ndi uri mutsiko wañu wa malofha u a gonyela n̄tha musi ni tshi khou dahanahone.



Ni Songo Nwesa nga Maanda Halwa

Ni tevhedze zwo themendelwaho hune na dzula hone – kanzhi ndi u nwa halwa vhu sa fhiri zwikalozwihili kha vhanna na tshithihi kha vhafumakadzi (tshikalozwihili tsha halwa = biya ḫukhu kana waini).



Awelani

Mutsiko u shela mulenzhe kha u gonyisa mutsiko wa malofha. Ngauralo, iledzani mutsiko nga hune zwa nga konadzea ngaho nahone ni vhe na tshifhinga tsha u awela.



U ḥolwa Tshifhinga Tshođhe

Itani uri mutsiko wañu wa malofha u ḥolwe tshifhinga tshođhe nga vhaongi vho zwi gudelaho.



www.hypertension.org.za
MayMeasure.org

Ni humbule zwa uri khafeini i wanala kha dzinwe nyamunaithi khathihi na kha gofhi na tie.



Dzulani ni na Muvhili u re na Mutakalo Wavhuđi

U ita zwenezwi zwi nga thusa u tsitsela fhasi mutsiko wa malofha.

Vha Southern African Hypertension Society vha tshi tikedza u ḥolwa Nga MMM
Zwa Mutsiko Wavhuđi wa Malofha

